

INFORMACIJA
o kreditnom aranžmanu između Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica i preduzeća
A.D. Lenka Bijelo Polje

Ministarstvo ekonomije podnijelo je Komisiji za kontrolu državne pomoći, prijavu za državnu pomoć, odnosno Program restrukturiranja preduzeća A.D. Lenka Bijelo Polje, koji je ocijenjen kao usklađen sa Zakonom o kontroli državne pomoći, i na osnovu toga Komisija je donijela Rješenje br.01-58/1 od 25.05.2011. godine.

Naime, preduzeće A.D. Lenka Bijelo Polje obratilo se dopisom od 15.04.2011. godine Ministarstvu ekonomije za državnu pomoć u obliku davanja garancije poslovnoj banci u iznosu od 525.000,00 eura na osnovu Plana restrukturiranja. Ministarstvo ekonomije je odlučilo da podrži navedeni plan i svojim dopisom br.01-145/3 od 24.05.2011. godine, dostavilo komisiji prijavu državne pomoći, na ocjenu o usklađenosti plana restrukturiranja sa pravilima o državnoj pomoći

Prema navedenom Rješenju Komisije, pomoć se realizuje u obliku izdavanja garancije Vlade Crne Gore preduzeću A.D. Lenka Bijelo Polje na kreditno zaduženje u iznosu od 525.000,00 eura kod poslovne banke. U cilju realizacije plana restrukturiranja preduzeće će obezbijediti ostali dio u iznosu od 400.000,00 eura, čime ovo preduzeće ispunjava uslov da se, u skladu sa članom 16 Uredbe o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći (»Službeni list Crne Gore«, broj 27/10), za malo preduzeće doprinos, odnosno sopstveno učešće od najmanje 25% smatra odgovarajućim.

U skladu sa navedenim preduzeće A.D. Lenka Bijelo Polje obratilo se Ministarstvu finansija, posredstvom resornog Ministarstva ekonomije, sa zahtjevom za izdavanjem garancije za pokrivanje dijela kredita u iznosu od 525.000,00 eura, u cilju obezbjeđivanja kreditnog aranžmana sa Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica, za realizaciju programa restrukturiranja preduzeća A.D. Lenka Bijelo Polje.

Ukupna visina kreditnog aranžmana je 565.000,00 eura, a Vlada Crne Gore će za njegovu realizaciju izdati državnu garanciju, u iznosu od 525.000,00 eura.

Nakon razmatranja pojedinih odredbi Ugovora o kreditu, strane su usaglasile konačne tekstove ugovora.

Ugovorom o kreditu predviđeno je zaduženje preduzeća A.D. Lenka Bijelo Polje kod Hypo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica, u iznosu od 565.000,00 eura, sa periodom otplate od 60 mjeseci, uključujući grace period u trajanju od 12 mjeseci. Kamatna stopa iznosila bi 3M Euribor + margina, u visini od 8%, na godišnjem nivou. Za vrijeme trajanja grejs perioda kamata se kapitalizuje, odnosno pripisuje glavnici. Glavnica i kamata se vraćaju anuitetski, mjesečno, na kraju mjeseca, po isteku grejs perioda. Jednokratnu proviziju za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu od 3,0% od iznosa kredita, Korisnik je dužan da plati u slučaju kada odustane od ovog Ugovora poslije njegovog potpisivanja. U slučaju da Korisnik ne izvršava obavezu kako je to predviđeno uslovima kredita, banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi 2x3M Euribor+16% na godišnjem nivou, obračunate zaključno sa datumom potpune otplate dospjelih a neizmirenih anuiteta odnosno iznosa Kredita..

Kao obezbjeđenje za navedeni kreditni aranžman, Korisnik kredita će Banci izdati 20 (dvadeset) primjeraka blanko mjenica, bez protesta, uz mjenično ovlašćenje, Ovlašćenje za popunjavanje Naloga za naplatu, 20 (dvadeset) primjeraka blanko mjenica, bez protesta, uz mjenično ovlašćenje preduzeća „Mikro“ DOO Bijelo Polje, kao i Ovlašćenje za popunjavanje Naloga za naplatu, da korisnik kredita uspostavi hipoteku u korist Banke na nepokretnostima

koje su evidentirane u Listu nepokretnosti 392, KO Bijelo Polje, i da „Mikro“ DOO Bijelo Polje zaključi sa Bankom Ugovor o pristupanju duga, kojim će se obavezati da će pored Korisnika kredita, solidarno odgovarati za ispunjenje obaveza prema Banci.

Takođe, kao sredstvo obezbjeđenja predstavljaje i Garancija Vlade Crne Gore, na dio kredita u iznosu od 525.000.00 eura.

Ugovorom o garanciji definisano je da Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija garantuje banci da će joj, na njen pisani poziv i bez bilo kakvog prigovora, platiti sve obaveze predviđene Ugovorom o kreditu, ukoliko joj iste ne plati Korisnik kredita, do maksimalnog iznosa od 525.000,00 eura ili 92,92% iznosa kredita, plus kamata i drugi troškove predviđene Ugovorom o kreditu na dio od 525.000,00 eura.